

Moralo wa mosebetsi o kenyeleditseng ditlhahlobo tsa mantlha Sesotho

Sehlopha Sa Pele

Kot are	Dibek e	Sepheho Sa Thuto le maemo a tekolo	Kgokahanyo	Dikahare	Disebediswa	Tekolo	Mekgwa ya ho ruta le ho bala
2	11-13	<p>LO:1Ho mamela. AS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui,tlhompho,le sebaka sa ho bua,ho botsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso. AS:4 O mamela a thabela a bile a araba dilotho le metlae ka tshwanelo. AS:3O mamela ka boithabiso dipale tse,kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso. 3.1Mamela mooko taba le dintlha tsa bohlokwa paleng. 3.2A bapale ntlha tsa bohlokwa paleng,a bine a etse thothokiso. 3.3Ba bua mmoho. 3.4Ba taka setshwantsho sa</p>	<p><u>Bonono Le botjhaba Mmino</u> LO:1 AS:4Ba bina dipina tse binwang tikolohong <u>Mahlale a Phedisano</u> <u>Dipale</u> LO:3 AS:3 O kgetha a hlalosa a be a a bue ka dintho tsa kgale mohl:difoto tsa baholo-holo kapa disebediswa.</p>	Le lapa leso	Buka e Kgolo Papetlwa Papetlwana Makasine Dikere Difoto Boka Poustara Ditshwantsho	<p><u>Mekgwa</u> -Moithuti ka bo yena -Moithuti le metswalle -Morutabana <u>Disebediswa</u> Observation Observation Sheet Checklist <u>Tsela</u> Dipuisano Written Responses Practical Responses Drama</p>	<p>1.Morutabana o kgetha pale e monate e buang ka lelapa bukeng e kgolo. 2Morutabana o bala mmoho le baithuti(shared reading) 3.Ba sebedisa bonkantle ba buka le ditshwantsho ho moelelo wa pale. 4.Baithuti ba balla hodimo ba le bang tlasa tataiso ya morutabana(guided reading) 5.Ba ipalla ba le bang. 6.O sebedisa dipina ha a etsa pale ho</p>

	<p>pale a be a ngole dipolelo tse mmalwa ka sona.</p> <p>3.50 beha ditshwantsho ka tatellano ya tsona a be a bapise mabitso le ditshwantsho.</p> <p>3.60 araba dipotso tse bulehileng mabapi le pali.</p> <p>3.70 ntsha maikutlo ka pale</p> <p>3.80 hopola tatelano ya dintlha.</p> <p><u>Kgokahanyo ka hare</u></p> <p>LO:2</p> <p>AS:60 hopola diketsahalo ka tatellano.</p> <p>LO:3</p> <p>AS:10 sebedisa dithusathuto tse bonahalang ho etsa moelelo.</p> <p>1.10 lepa pale e ka hare ka ho bona bonkante ba buka</p> <p>AS:5Ho hodisa kaho ya mantswa</p> <p>5.4Ba aha mantswa anang le tumanotshi e le nngwe e.g.koto,poto,pata.</p>	<p><u>Mahlale A</u></p> <p><u>Bophelo</u></p> <p>LO:2</p> <p>AS:3Ba hlalosa tswalano ya lelapa,sekolong le setjhabeng.</p>				<p>natefisa.</p> <p>7Baithuti ba pheta pale ba sebedisa ditshwantsho ba di beha ka tatellano ba bile ba hlalosa maikutlo a bona ka tse etsa hetseng paleng.</p> <p>8.Ba araba dipotso</p> <p>9.Ba taka ditshwantsho.</p> <p>10.Ba hlalosa mokotaba</p> <p>11.Hape morutabana aka sebedisa le dithothokiso le dipina ho natefisa.</p> <p>12.Ho sebediswa difoto dihlopheng ba qoqa ka malapa a bona.</p> <p>13.Ba rutwa tswalano,tlhompho,lerato tshwarelano</p>
--	---	--	--	--	--	---

							<p>lapeng sekolong le setjhabeng.</p> <p>14. Tlasa tataiso ya morutabana ba nehana sebaka sa ho bua.</p> <p>15. Baithuti ba seha babile ba manamisa ditshwantsho tsa malapa ba dinka dimakasineng.</p> <p>16. Baithuti ba balla hodimo le bang tlasa tataiso ya morutabana(guided reading)</p> <p>17. Morutabana le baithuti ba bua ka poustara ba ntse ba hlalosa seo ba</p> <p>18. Ba ngola mantswe a hlahellang ho poustara ho aha banka ya mantswe.</p> <p>18. Sebedisa dipapetlwa ho ruta</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							ditumanotshi. 19.Bana ba etsa tshwantshiso ka le lapa.
	14-16	LO1 AS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui,tlhomphe,le sebaka sa ho	<u>Kgokahanyo</u> Mahlale a Bophelo LO1 AS:1Bahlokomela	Dijo	Buka e Kgolo Papetlwa Papetlwana	<u>Mekgwa</u> -Moithuti ka bo yena -Moithuti le	1.Bana ba sheba setshwantsho se nang le mefuta ya dijo 2.Baqoqa ka

	<p>bua,ho botsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso. AS:30 mamela ka boithabiso dipale tse,kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso. 3.2A bapale ntlha tsa bohlokwa paleng,a bine a etse thothokiso <u>Kgokanyo ka hare</u> LO:2 AS:10 bua ka dintho diketsahalo tseo a di tsebang,maikutlo le ditaba. AS:5Fetisa melaetsa LO:3 AS:10 sebedisa dithusathuto tse bonahalang ho etsa moelelo. 1.2O sebedisa ditshwantsho ho hlalosa sebolelwang ke pale AS:5Ho hodisa kaho ya mantswa 5.6O hlokomela ditumammoho tse qalang lentswa jk ja,ji. LO:4</p>	<p>dijo tsa sebele hara mefuta efumanehang ya dijo le dino. <u>Technology</u> LO:1 AS:3 Ba etsa dintho Ka disebediswa tse fapaneng <u>Metse</u> LO 5 AS:2Ba hlophisa dintho tse tshwanang ba di behe di le ding</p>		<p>Makasine Dikere Boka Poustara Ditshwantsho</p>	<p>metswalle -Morutabana <u>Disebediswa</u> Observation Observation Sheet Checklist <u>Tsela</u> Dipuisano Written Responses Practical Responses Drama</p>	<p>setshwantsho dihlopheng. 3.Ba kgetha tse o ba diratang. 4.Morutabana o hlalosesa bana ka dijo tse nang le bophelo. 5.Ba manamisa dipapetlwana. 6.Ba seha babe ba manamise ditshwantsho tsa dijo 7.Ba ngolla mabitso ho aha banka ya mantswa .Ba taka ba ngole mabitso. 8. Morutabana o bala mmoho le baithuti(shared reading) 9.Baithuti ba balla hodimo le bang tlasa tataiso ya morutabana(guided reading)</p>
--	--	--	--	---	--	--

		<p>AS:2Ba ngola dipolelwana ka se etsa hetseng setshwantshong.</p> <p>AS:3O ngola ka morero o faneng</p> <p>3.2O tla taka a ngole mabitso</p>				TASK 2	<p>10.Bana ba etsa kerafu ba sebedisa mefutafuta ya ditholwana.</p> <p>11.Ba bopa mantswe ba sebedisa difoneki(mohl:ja,ji)</p> <p>12.Ba etsa dipolelwana ba beha ditumammoho ka tatellano.</p>
17-18	<p>LO:1Ho mamela</p> <p>AS:3O mamela ka boithabiso dipale</p> <p>tse,kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso.</p> <p>3.5O beha ditshwantsho ka tatellano ya tsona a be a bapise mabitso le ditshwantsho.</p> <p>LO:2</p> <p>AS:1O bua ka dintho diketsahalo tseo a di</p>	<p><u>Kgokahanyo</u></p> <p>Mahlale a phedisano</p> <p>LO:3</p> <p>AS:3Ba nehana ka mekgwa ya ho ntlafatsa bophelo ba motho</p> <p><u>Mahlale a tsa kgwebo</u></p> <p><u>LO:2</u></p> <p>AS:5Ma hlalosa mesebetsi ya</p>	Batho Ba Bohlokwa	<p>Dibuka</p> <p>Papetlwa</p> <p>Papetlwana</p> <p>Makasine</p> <p>Dikere</p> <p>Boka</p> <p>Poustara</p> <p>Ditshwantsho</p>	<p><u>Mekgwa</u></p> <p>-Moithuti ka bo yena</p> <p>-Moithuti le metswalle</p> <p>-Morutabana</p> <p><u>Disebediswa</u></p> <p>Observation</p> <p>Observation</p> <p>Sheet</p> <p>Checklist</p> <p><u>Tsela</u></p> <p>Dipuisano</p>	<p>1. 1.Morutabana o kgetha pale e buang ka batho babohlokwa.</p> <p>2Morutabana o bala mmoho le baithuti(shared reading)</p> <p>3.Ba sebedisa bonkantle ba buka le ditshwantsho ho bontsha moelelo wa pale.</p> <p>4.Baithuti ba balla</p>	

	<p>tsebang,maikutlo le ditaba AS:3O bina a thothokiso a etsise dipina le dithothokiso. AS:8O nka seabo ka phaposing le dihlopheng. 8.1Ka ho nehana menyetla,ba botsana dipotso hape ba bontsha kelohlolo ho ditokelo a ba bang. 8.3O araba dipotso tse botswang ke bamamedi. LO:3 AS:3Ho etsa moelelo wa dingolwa 3.1O bala pale le morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ba tshohla mooko taba. <p>AS:4O hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo ho dingolwa. 4.3O sebedisa kaho le tlhokomelo ya mantswa a matjha le a sa tlwaelehang AS:5Ho hodisa kaho ya mantswa. 5.4Ba aha mantswa a</p>	<p>mosuwe jwaleka mookamedi ka mtlotlwaneng.</p>			<p>Written Responses Practical Responses Drama</p>	<p>hodimo ba le bang tlasa tataiso ya morutabana(guided reading) 5.Ba ipalla ba le bang. 6.O sebedisa dipina ha a etsa palele ho natefisa. 7Baithuti ba pheta pale ba sebedisa ditshwantsho ba di beha ka tatellano ba bile ba hlahisa maikutlo a bona ka tse etsa hetseng paleng. 8.Ba araba dipotso 9.Ba taka ditshwantsho. 10.Ba hlalosa mokotaba 11.Hape morutabana aka sebedisa le dithothokiso le dipina ho natefisa. 12.Ho sebediswa</p>
--	---	--	--	--	--	---

	<p>makgutshwane a nang le tumanotshi e le nngwe.</p> <p>AS:6O aha mantswe ka ho kopanya ditumanotshi le ditumammoho.</p> <p>LO:4Mongolo</p> <p>AS:5Ngola hore le ba bang ba utlwisise,ba sebedisa mongolo o tlwaelehileng le dipolelwana.</p> <p>5.2A tsebe ho siya dibaka pakeng tsa mabitso.</p> <p>5.5Ba qala ho sebedisa matshwao a puo.</p> <p>AS:6O qala ho aha tlotlontswe le ho peleta mantswe.</p> <p>6.4O ikahela banka ya mabitso le bukana ya tlhaloso.</p>					<p>difoto dihlopheng ba goqa ka malapa a bona.</p> <p>13.Ba rutwa thlompho, lerato,le ho tshwarelana</p> <p>14.Tlasa tataiso ya morutabana ba nehana sebaka sa ho bua.</p> <p>15.Baithuti ba seha babile ba manamisa ditshwantsho ba dinka dimakasineng.</p> <p>16.Baithuti ba balla hodimo le bang tlasa tataiso ya morutabana(guided reading)</p> <p>17.Morutabana le baithuti ba bua ka poustara ba ntse ba hlalosa seo ba se boning</p> <p>18.Ba ngola mantswe a hlahellang ho poustara</p>
--	---	--	--	--	--	---

							<p>ho aha banka ya mantswa. 18.Sebedisa dipapetlwa ho ruta ditumanotshi. 19.Bana ba etsa tshwantshiso</p> <p>TASK 3</p>
18-20	<p>LO:1Ho mamela AS:3O mamela ka boithabiso dipale tse,kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso. 3.1Mamela mooko taba le dintlha tsa bohlokwa paleng 3.5O beha ditshwantsho ka tatellano ya tsona a be a bapise mabitso le ditshwantsho. LO:2Puo AS1: O bua ka dintho diketsahalo tseo a di</p>	<p><u>Kgokahanyo</u> EMS LO1 AS 1: O hlokomela bohlokwa ba ditho tsa malapa e ele bareki AS 3: Ba hlokomela molomo wa tjhelete bakeng sa ho reka AS 5: Ba</p>	<p>Batho babohlokwa</p>	<p>Dibuka Papetlwa Papetlwana Makasine Dikere Boka Poustara Ditshwantsho</p>	<p><u>Mekgwa</u> -Moithuti ka bo yena -Moithuti le metswalle -Morutabana <u>Disebediswa</u> Observation Observation Sheet Checklist</p> <p><u>Tsela</u></p>	<p>1.morutabana o phethela bana pale e buang ka batho ba bohlokwa baphelong ba bona 2. bana ba dutse ka dihlopha ba bua ka batho ba bohlokwa bao ba ba ratang le seo ba lakatsang hoba sona 3.ba bua ka mesebetsi ya batho ba hlahellang paleng</p>	

	<p>tsebang,maikutlo le ditaba AS8: O nka seabo ka phaposing le dihlopheng. 8.1Ka ho nehana menyetla,ba botsana dipotso hape ba bontsha kelohloko ho ditokelo a ba bang. 8.3O araba dipotso tse botswang ke bamamedi LO:3Ho bala o senola AS:3Ho etsa moelelo wa dingolwa 3.1O bala pale le morutabana Ba tshohla mooko taba LO:4Mongolo AS:5Ngola hore le ba bang ba utlwisise,ba sebedisa mongolo o tlwaelehileng le dipolelwana. 5.2A tsebe ho siya dibaka pakeng tsa mabitso.</p>	<p>hlokomela hore ditho tsa lelapa di fumana tjhelete hobane di sebetsa (batswadi ba sebetsang)</p> <p>LO 2 AS 5: Ba hlalosa mosebetsi wa mosuwe e le moetapele ka motlohlwaneng.</p>			<p>Dipuisano Written Responses Practical Responses Drama</p> <p>TASK-4</p>	<p>4.Ba ithuta ba araba dipotso ka pale 5.ba sebedisa dipapetlwana ho bala mabitso a matjha a hlahellang paleng 6.Ba balla hodimo le morutabana 7.ba seha ditshwantsho tsa batho ba bohlokwa ba manamise 8.ba kgetha difoniki paleng 9.ba bua ka ditokelo tsa bona ba ngola mantswe bankeng ya mantswe 10.ba bala mantswe 11.ba botswa dipotso ba fana ka monyetla wa ho di araba 12.ba sebedisa dimakasine ho batla ditlhaku</p>
--	---	--	--	--	---	---

							13.ba etsa thothokiso 14.baithuti ba ithuta tsela tseo tjhelete e ka fumanwang ka yona ke malapa
--	--	--	--	--	--	--	--